



□



Future-proofing our children

Pele ga sekolo sa Tshipi

Setlhogo

Go batla le go bona

A Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Go batla le go bona**” Thuto ya sekolo sa tshipi.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2.	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3.	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>
4.	<p>Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang.</p> <p>Sekai: Nnang mo tafoleng kana phate.</p>
5.	<p>Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye.</p>



	Lebelelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tihaloganye botoka.
6.	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.



Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelela ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
7.	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8.	Ruta ngwana wa gago thuto jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sekolo sa Tshipi go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo	Go batla le go bona
Lefoko la Baebela	Mathaeo 7:7
Maikaelelo a thuto	Thuto ya rona e re ruta gore fa re bereka ka thata mo go se re se batlang, mme re sa ineele, mme re tla se bona! Batlang mme le tla bona.

Polelo ke e:

Polelo ya tsasti jeno ke ka ga rre, mme, mosimanyana le kgaitsadie b aba neng ba batla go pagama ko godimo ga thata go akola bontle jo bo bonalang fa o le ko godimo!

Mongwe le mongwe o ne robala ka pela. Ba tsoga phakela thata moso o o latelang, ba nwa tee, ba tsaya dithoto tsa bone, ba rapela mme ba tsena mo koloing ya bone ba ya fa tlase ga thaba.

Koloi e ne ya tlogelwa fa tlase ga thaba, mme rre a tsaya dithoto le tsotlhe tse di mo go tsone ba simolola go pagama. Ba ne ba akola go pagama ka bonya, ka gore ba ne ba tlhoka go somarela maatla a bone go fitlha kwa setlhoweng!

Mosimanyana le kgaitsadie ba simolola go tshwarwa ke tlala, Ka jalo bae ma go ja le go nwa, go tsweng fee mosepele wa tswela.

Go ne go setse go le mogote thata, ba tshwanelwa ke go tsamaya ba ema go ikhutsa ka gore bana ba ne ba setse ba lapile, mme ba huhula ke mogote. Ao batho! Ba ne ba santse ba saletswe ke mosepele o moleele... mme ba lelwapa le ba ne ba ikemiseditse go goroga ko setlhoweng, ka jalo ba tswela le mosepele, le fa jaanong ba ne ba tsamaya ka bonya thata.

Fa bantse ba tsamaya, mosimane a kgopiwa, a ngapiwa ke ditlhare, a wela fatshe! Mmaagwe a tlhapiso ntho ya gagwe ka bonako, a e hapisa, mme mosepele wa tswela. Mosepele wa nna bonya le go feta ka jaanong mme le rre ba ne ba tsamaya ba tshwere bana ka matsogo go ba thusa go palama mokgokolosa.

E rile ka ditshokologo ba bo ba fitlha mo sekgeleng sa bone – sethova sa thaba! Ba ne ba rola ditlhako, ba ina dinao tsa bone mo metsing a a emeng ko godimo ga thaba, ba bin aka boitumelo, ba nwa tee, borotho, dikuku le dimonamone go tswa mo mmanking wa ga



mmaabone o ba eteng ba tsamaye ka one, mme ba akola bontle jwa mokgacha o ko tlase –
GO BA SOLOGETSE MOLEMO!



Thuto e e re ruta eng tsatsi jeno?

Re ithutile eng mo polelong e bana?:

- Re ithutile gore fa re bereka ka thata mo sengweng se re se batlang, mme re sa ineele, RE TLA SE BONA!
- Ga re a tshwanela go ineela re ise re amogele toro ya rona.
- Re ka dira sengwe le sengwe fa Modimo a na le rona.
- Re tshwanetse go bolelela mme, rre, le morutabana wa sekolo sa Tshipi sekgele se re se batlang – eleng toro ya rona gore re batla go nna eng mo isagong, Mme o ba kope go rapela le wena gore o fitlhelele sekgele sa gago.

Dipotso tse re ka di botsang:

- **Potso:** A go na le sengwe se e leng gore o eletsa go nna naso kana go nna sone isagong ya gago?

Karabo: *Thusa ngwana wag ago go bua le go tlhaloganya se a se batlang.*

- **Question:** Jaanong lenaneo la gago ke eng go fitlhelela seo, kana go nna se o batlang go se nna tsatsijeno?

Karabo: *Reetsa, mme o mo thuse go tswa ka lenaneo*

- **Potso:** O akanya gore re bolelele mang ka lenaneo la rona?

Karabo: *Re tshwanetse go bolelela Jeso!*

- **Potso:** Re ya go mmolelela jang?

Karabo: *Ka thapelo!*

- **Potso:** Kajalo sephiri ke eng?

Karabo: *Bolelela Jeso toro ya gago le lenaneo la gago la go e diragatsa, mme o mo kope gore a go thuse go e fitlhelela.*

- **Potso:** Nnete ke eng?

Karabo: *Fa o na le Modimo tsotlhe di a KGONEGA!*



Dithapelo tsa rona

Thapelo ya ga mme le rre e rapelwang pele ga thuto

Modimo Rara wa legodimo, Re lebogela letsatsi le lengwe la bopelontle jwa gago.

Ke kopa o segofatse mme le rre, baruti ba rona le ditsala tsa rona le ba masika

Re rapela gore re nne re go tlotla le go latela ditaello tsa batsadi ba rona

Re segofatse gore re nne le lerato le bopelontle mo go mongwe le mongwe yo re kopanang nae

Segofatsa sekolo sa rona sa Tshipi gape re leboga go bo o re tlhophile go nna bana ba gago.

Re batla go tswelelea re le boikanyego go fitlhela o tla go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe ka leina la gago le le tlotlegang. Amen

Thapelo morago ga thuto:

Modimo Rara o ko Legodimong.

Re lebogela go bo o re babaletse le go re re kgone go amogela polelo ya Baebela

Re lebogela go re babalela gore re seka tsena mo dikotsing.

Re thuse go tlotla mme le rre le go nna pelontle mo go botlhe ba re kopanang nabo. Re kopa o re thuse le mo tirong ya sekolo.

Segofatsa Moapostolo o Mogolo, Ba Apostolo le baruti. Re kopa o ba sireletse fa ba ntse ba tsamaya gore bat le ba re rute thata ka ga gago, Modimo.

Thusa bana ba gago botlhe, bogolo jang baba lwalang le baba senang se ba se jang le fa ba nnang teng. Re kopa o tle kapela go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe, e seng gobo re na le tshwanelo ya sone, mme ka leina la ga Jeso. Amen.